



Bibele ya ka ya go Dira Le go Ithuta Puku ya 2

Dikanegelo tšeo di bego
di anegwa ke Jesu



bible society

the BIBLE people
since 1820

Ithute go
bala le go ngwala

Lenaneo la **Litherasi**

Bibele ya ka ya go Dira le go Ithuta Puku ya 2

My 2nd Bible Do and Learn Book is the next level of our Bible-based literacy series. It is based on the Do and Learn method which actively involves learners with all their senses in the learning process. Teaching is made easy through the use of colourful illustrations, icons, **flashcards and activities such as reading, writing, numeracy, drawing and singing.**

Sepedi Literacy Project
First digital edition 2017

© Bible Society of South Africa 2017

Author: MG Molapo

Editor: ND Thosago

All rights reserved. No part of this book may, without prior written permission of the copyright holder, be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, either through photocopying, writing, audio recording, or any other system for information storage and retrieval.



Published by the Bible Society of South Africa
PO Box 5500, Tyger Valley 7536, Bellville
www.biblesociety.co.za

ISBN 978-0-7982-2114-6

Tlhahlo ya Morutiši










Bana ba ithuta ka lentšu leo ba phelago go lona gomme ba šomiša dikwi tšohle tše ba nago natšo. Dilo tše bjalo ka go bona, go šomiša mantšu, go šomiša mahlo, ditsebe le tšhišinyego ya matsogo gammogo le dišomišwa tše di ba thušago gore ba theeletše le dilo tše itšego, di ba thuša go gopola dilo. Se se akaretša le go theeletša dikanegeto, go bušeletša mantšu le go a balela godimo, go opela, go opaopa, go raloka, go swantšhiša, le ditsela tše dingwe. Latela ditaello tše gabotse, kudu dithutong tše tša mathomo. Šomiša difolešekarata tše di lego letlakaleng la A3 go aga dipolelo le tlotlontšu (lebelela letlakaleng leo le lego gare ga puku ye). Šomiša dikgopolo tša gago o šomiše selo seo o bonago gore o ka se šomiša, se tla thuša bana.

Gopola gore bokgoni bja motheo wa go bala le go ngwala ke bjo:

1. Go bala medumo (o šomiša tšhišinyego, diswantšho, maswao, bjalobjalo).
2. Go kgetha medumo mantšung.
3. Go kopantšha medumo, go bolela, go kopantšha medumo go aga lentšu.
4. Go ithuta dibopego tša medumo.
5. Go ithuta go ngwala medumo le mantšu.

Latela ditlhahlo!

Diaekhone tše di lego ka tlase di thuša morutiši le baithuti go latela ditaello tša thuto.

 Morutiši/mothuši o a bala gomme a hloše.	 Lebelela — baithuti ba a kgetha, ba lebelele mantšu.	 Phensele — baithuti ba a ngwala.
 Bolela — baithuti ba bušeletša mantšu goba ba arabe dipotšišo.	 Nyaka o humane — baithuti ba swanetše ba humane mantšu goba dilo.	 Phensele ya mmala — baithuti ba a thala goba ba tsentshe mmala.
 A re šome — e bontšha mošomo wa baithuti.	 Go phaphatha — baithuti ba a phaphatha gomme ba bale.	 Go swaya — baithuti ba swaya karabo yeo e nepagetšego.

Ditlhahlo tše mmalwa:

Thuto ya 1: Nku yeo e lahlegilego

Morutiši/Mothuši: Šupa seswantšho sa nku khutlong ya letsogo la go ja gomme o re: “Lentšu le le bolela, nku”. Bitšang lentšu le ka go ntšhala morago gomme le gatelele modumo wa “nk”. A re bolelang ka moka re re nk nk nk. Mpontšheng gore nku e bjang. Bana ba ekiša mosepelo wa nku le ka mo e llago ka gona. Šupa lentšu leo le rego “modiši” Modiši o dirang? (O diša dinku).

Diragatša: Kgetha modiši yo a rakedišago dinku a di iše khutlong. Ba hlalose tše ka “go timela le go humana”. Bolelang ka ditiragalo tša go lahlegelwa ke eng goba eng ye bohlokwa, e ka ba dieta goba se sengwe. A ba lebelele gore lentšu leo le rego nku le tšwelela gakae kanegelong.

Polelo: Ba hlalose tše ka nako ya gonabjale le nako yeo e fetilego. Arola phapoši e be dihlopha tše pedi, sehlopha sa gonabjale le sa nako yeo e fetilego. Ba balele dipolelo gomme ba go šale morago ba di bale.

Nako ya Bible: Ba balele kanegelo goba kakaretšo ya kanegelo. Gape ye ke nako ya thapelo.

Go bala le go ngwala: A ba feleletše mantšu ao a ngwadilwego ka marothontho. A ba ngwalele dipukung tša bona ge e ba sekgoba sa go ngwalela ga se seo se lekanego. A ba thome ka go ngwala moyeng le

ditesekeng pele ba ka ngwala ka dipukung tša bona. Ba ngwalele le mmung ge ba ithutela ka ntle.

Mošomo: Ba rute koša ye: “Baba black sheep.”

Thuto ya 2: Papetlana ya silibera yeo e timetšego

Morutiši/Mothuši: Šupa lentšu leo le lego ka lepokisaneng, “papetlana ya silibera”. Bitša lentšu le “papetlana ya silibera” gomme bana ba go šale morago ba le bitše. Dira bjalo le ka “lebone.” Bala kanegelo gomme morago ga moo o ba bontšhe mantšu a diswantšho. Phaphatha diatla go tloga go 1 go ya go 10 ge o dutše o bitša dinomoro. “Mosadi wa mohloki o thabile”. O thabišitšwe ke eng? Bontšha lethabo. (Dira sefahlego seo se thabilego le seo se nyamilego).

Polelo: Gatelela botee le bontši, mohl. Papetlana ya silibera yeo e timetšego – dipapetlana tša silibera tšeo di timetšego.

Go lokela mebala: A ba lokele mebala dibopegong tšeo di lego letlakaleng.

Go bala: A ba bale polelo yeo e lego tlase letlakaleng.

Mongwalo: A ba feleletše mošomo wo o lego mafelelelong a letlakala.

Nako ya Bible: Bala kanegelo o rapele.

Thuto ya 3: Modiši yo bolo

Morutiši/Mothuši: Šupa seswantšho sa phiri gomme o ba botšiše gore ba bona eng. Lentšu le le ra gore “phiri”, ntšhaleng morago le le bitšeng. “phiri”, o le bitše o šupa seswantšho. Gape šupa seswantšho sa heke. Lentšu leo le rego “heke”, ntšhaleng morago le le bitšeng. A ba boledišane ka diheke tša metseng, sekolong le mafelong a mangwe ao ba a etelago

Polelo: Boledišanang ka nako ya bjale le nako yeo e tlogo le bontšha ka mehlala. Sehlopha se sengwe se bolele ka ga seo se diragalago gomme sehlopha se sengwe se bolele ka ga seo se tlogo diragala. Mohl. Ke a ja gona bjale, gosasa ke tla ja.

Go nyaka mantšu: Humana mantšu ao a feletšego go tšwa maratetšong.

Nako ya Bible: Bala kanegelo o rapele.

Go bala: Balang, feleletšang mantšu ao a ngwadilwego ka marothontho.

Tiragatšo: A ba dire tiragatšo yeo e lego ka ga phiri.

Thuto ya 4: Ngwana wa lehlaswa

Morutiši/Mothuši: Šupa tate seswantšhong e be o bitša lentšu le “tate”. Mme le bana ba di bitše ka go go latela. Gape bitša lentšu le “buti” gomme ba go šale morago ba le bitše. Ba hlalose tše ka modumo wa “t”. Bala kanegelo gomme bana ba diragatše seo ba se kwelego kanegelong. Ba arole ka dihlopha gore bohle ba humane monyetla.

Polelo: Lokela mantšu ao a tlogetšwego.

Mošomo: A ba latele ditaelo.

Go bala: A ba bale polelo.

Go ngwala: A ba feleletše mantšu ao a ngwadilwego ka marothontho.

Thuto ya 5: Ke thuše mang?

Morutiši/Mothuši: Ba bontšhe seswantšho sa tonki, ba bitše lentšu le “tonki” ka go go šala morago. Hlalosa modumo wa “t”. A ba šupe moruti seswantšhong, ba boledišane ka mošomo wa moruti. Bala kanegelo.

Tiragatšo: Ba dumelele ba dire tiragatšo ka kanegelo. Ba hlalose tše ka moagišane yo mogau.

Polelo: A ba kgethe gomme ba swaye dikarabo tšeo di nepagetšego. Ba arole ka dihlopha gomme ba arabe dipotšišo. Netefatša gore dihlopha ka moka di humana mehuta ka moka ya dipotšišo.

Mošomo: A ba feleletše ba tsentshe mantšu ao a tlogetšwego.

Go bala: A ba bale polelo.

Go ngwala: A ba feleletše mantšu ao a nago le marothontho.

Thuto ya 6: Dira tiro yeo e lokilego

Morutiši/Mothuši: Šupa seswantšho sa papetlana ya silibera, a ba boledišane ka seswantšho seo gomme o ba botšiše dipotšišo; Naa le sa gopola lentšu le “papetlana ya silibera” le ra go reng? Ba bontšhe gape seswantšho sa bašomi. Bitša lentšu le “bašomi” gomme ba go šale morago ba le bitše. Ba hlalose tše gore papetlana ya silibera le bašomi ke eng.

Bala kanegelo: Bontšha diswantšho ka se tee ka se tee. Putsa mošomi wa mathomo ka naleli kgareng.

Nako ya Bible: Bala kanegelo o rapele.

Go ngwala: A ba feleletše mantšu ao a ngwadilwego ka marothontho.

Polelo: A ba tsentshe mantšu dikgobeng tšeo di tlogetšwego. Ba amantšhe mantšu le dinomoro.

Ditsela tše dingwe tša go tšwetša pele polelo ya Sepedi.

- Go ngwala moyeng goba mabung ka menwana ya gago
- Go ngwala dipolelo ka tatelano
- Dipotšišo: Botšiša tše bjalo ka Kae? Neng? Goreng? Bjang? Eng?
- Kamano: mohl. Sefapano sa X se sehwebidu se bolela gore “aowa”
- Tlotlontšu yeo e beilwego leboteng
- Go phaphatha diatla le go bala medumo
- Difolešekarata
- Go thala
- Dipalo: Go bala matseno a kanegelo. Botšiša dipotšišo tše bjalo ka, “Modumo wa mathomo le wa mafelelo mo lentšung leo o le filwego ke efe?”
- Go bušeletša kanegelo yeo ba bego ba e theeditše goba ba e rutilwe
- Go bala ka sehlopha goba le morutiši
- Mantšu ao a bitšwago kgafetšakgafetša
- Go šomišana ka dihlopha

Hlokomela: O se ke wa kitimišetša gore bana ba bale ka lebelo. Tšea nako o lebelele seemo sa go bala seo ba lego go sona. Ba dumelele go tšea nako ya bona. Gatelela kgopolo dilong tšeo ba tsebago go di dira gore ba ithute ka tiragatšo le ka boiketlo.

Thuto ya 7: Go bjala peu

Morutiši/Mothuši: Nako ya bjale le nako yeo e fetilego. Ba hlohleletše go hlama dipolelo tšeo di lego ka thutong ka ga nako ya bjale le nako yeo e fetilego.

A ba bolele ka peu yeo e ileng ya bjale le moo e ilego ya wela gona:

- Tseleng
- Leswikeng
- Sethokgweng le meetlweng
- Mmung wo mobotse

Ba hlalose tše ka ga seo Jesu a bolelago ka sona.

Thoma poledišano ka ga go bjala

- Lerato
- Mogau
- Go bolela nnete

Leka ka maatla gore ngwana yo mongwe le yo mongwe a be le seabe polelong ye. Ba hlohleletše gore ba bjale peu ya bona dikomikaneng tša yokate gomme ba lebelele ka mo di golago ka gona.

Thuto ya 8: Mehlar e bose e dira dienywa tše bose

Morutiši/Mothuši: A ba arabe dipotšišo tše di ngwadilwego pukung. O ka ba botšiša le dipotšišo tše dingwe tše di sego gona pukung. A ba arabe dipotšišo ka Ee goba Aowa.

Poledišano: Ba bolele ka mohlare wo o bego o tlo rengwa. Lebaka la gore o se ke wa rengwa ke lefe? Leka gore ngwana yo mongwe le yo mongwe a be le seabe polelong ye.

Mošomo: Ba hlohletše go thala mohlare, ba tsentshe matlakala, makala le dienywa. Ba rete go seo ba se dirilego.

Go ngwala: A ba ngwale mantšu ao a ngwadilwego ka marothontho.

Thuto ya 9: Aga ntlo ya gago godimo ga leswika

Morutiši/Mothuši: Gonabjale/Nakong yeo e fetilego

A ba dire mošomo wo o lego pukung. Ba hlame le dipolelo tše dingwe tše di sego gona ka pukung. Ba hlohletše go nagana ka dipolelo tša bona. Ba hlalose tše ka monna yoo a ilego a aga ntlo ya gagwe mmung wa leswikeng.

Go bolela: A ba bolele ka mehuta yeo e fapafapanego ya dintlo le ka mo di šireletšegilego ka gona.

- Ditente
- Mekhukhu
- Dintlo tša ditena
- Dintlo tša mapolanka
- Ntlo ya bjang

Mošomo: A ba age dintlo ka mapokisana a dieta ba šomiša semamaretši, dikero le dilo tše dingwe tša go kgabiša.

A ba opele koša yeo e boelago ka monna yo bohlale o šomiša koša ya go ithomela.

Go ngwala: A ba feleletše mantšu ao a ngwadilwego ka marothontho.

Thuto ya 10: Makgarebe a lesome

Morutiši/Mothuši: Morago ga go ba balela kanegelo, ba hlalose tše gore e ka ga eng. O ka kgetha baithuti ba lesome bao ba lekago go diragatša kanegelo. A ba dire mabone ka dipampiri.

Ba hlalose tše mantšu a bjalo ka ao a latelago:

- Dihlalefi
- Mašilo
- Bošegogare
- Monyadi
- Lenyalo

Mošomo: Ba hlohletše go dira dišupanako ba šomiša dipampiri le mafofa.

Polelo: A ba bolele ka malatodi o ba biletše mantšu a mangwe ao a sego gona ka thutong.


Ba hlohletše go tla ka mantšu ao e lego a bona gomme ba thuše le ba bangwe ka phapošing.

Go bala: A ba dire mošomo wa dipalo wo o lego pukung ya bona gore ba tsebe dipalo.



Thuša o šomiše puku ye gabotse. Ge e ba go na le seo se bonalago o ka re maemo a sona a imela bana ba phapoši ya gago, o se ke wa se gatelela. Dumelela baithuti ba gago ba dire seo ba ka kgonago go se dira. Kgotlelela dilong tše ba sa tsebeng go di dira. Go bohlokwa gore o se ke wa ba nola mooko ge go etla go baleng!

1. Nku yeo e lahlegilego



dinku



badiši

Lebelela Diragatša Bolela : ya timela / ya humanwa



Nako ya bjale le nako yeo e fetilego

↓ Nako ya bjale	↻ Nako yeo e fetilego
O a timelelwa.	A timelelwa.
O a lebelela.	A lebelela.
O a nyaka.	A nyaka.
O a tlogela.	A tlogela.



Jesu a re: Modiši o be a e na le dinku tše lekgolo gomme e tee ya tšona ya timela.



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




O dirang? O tlogela dinku tše masomesenyane-senyane gomme o yo nyaka nku e tee yeo e timetšego.

A bitša bagwera ba gagwe ka moka a re:

Ke thabile! Ke humane nku ya ka yeo e bego e timetše. Thabang le nna.



Thuša modiši go humana nku ya gagwe:



Luka 15:4-7

Legodimong go bjalo. E ba lethabo le legolo ge go humanwe modiradibe o tee go phala ge go na le ba masomesenyane-senyane bao ba sego ba timela.



Ngwala godimo ga marothontho:

Modiši o humana nku.

2. Papetlana ya silibera yeo e timetšego



tšhelete

Lebelela Diragatša Bolela : lebelela / bitša / humana

Mosadi yo mongwe wa mohloki o na le dipapetlana tše lesome tša silibera gomme o timelelwa ke ye tee ya tšona.

O tukiša lebone gore a swiele ntlo ya gagwe.

O lebelela gohle go fihlela a e humana.

Mma o bitša bagwera ba gagwe a re:



Ke thabile.

Ke humane papetlana ya ka ya silibera.


Thabang le nna.

“a” e tsentšhwa kae?

Motho yo tee	Batho ba bantši
Mosadi o — timelelwa.	Bagwera ba gagwe ba — timelelwa.
O — swiela.	Baagišane ba — swiela.
O — lebelela.	Bagwera ba gagwe ba — lebelela.
O — nyaka.	Bagwera ba gagwe ba — humana.



Tsentšha mmala go humana papetlana ya silibera yeo e timetšego:



Papetlana ya silibera e kae?



Naa e ka ba papetlana ya silibera e ka rakeng?



.....



Naa e ka ba papetlana ya silibera yeo e timetšego e ka rakeng?



Ee, papetlana ya silibera yeo e timetšego e

..... rakeng.



Ngwala godimo ga marothontho:

Nyaka papetlana ya silibera


yeo e timetšego.



3. Modiši yo bolo



phiri



heke

Lebelelela Diragatša Bolela : e lokile / ga se e loke



Lehono le gosasa

Gonabjale!	Gosasa!
Lehono dinku di a sepela.	Gosasa dinku di tla sepela.
Gonabjale dinku di a tšhaba.	Gosasa dinku di tla tšhaba.
Gonabjale phiri e a di swara.	Gosasa phiri e tla di swara.

Jesu a re:

Monna yoo a sa tsenego ka heke ya lešaka
la dinku ke lehodu le sekebekwa.

Monna yoo a tsenago ka heke ke modiši.
Dinku di tseba lentšu la gagwe. Di tla mo latela.

Ga di na go latela motho yo mongwe. Di tla
tšhaba.

Modiši yoo a sa lokago ga a na taba le dinku
tša gagwe.



O tla tšhaba ge phiri e etla. Phiri e di humane.
Jesu a boeletša a re:



Ke modiši yo bolo. Ke tseba dinku tša ka gomme le tšona di a ntseba. Ke ikemišeditše go hwela dinku tša ka.



Johane 10:1-16



Humana mantšu a. Dira lešakana go ona:

p	h	i	r	i	b	t	l	d	l
w	h	u	m	a	n	a	a	s	o
e	f	h	d	g	k	r	t	a	k
r	a	t	a	n	g	r	e	q	i
j	n	l	o	i	e	u	l	f	l
d	i	n	k	u	t	m	a	t	e
h	l	e	r	a	t	o	w	s	g
e	k	a	h	o	s	d	q	e	o
k	l	k	g	t	d	e	r	b	a
e	s	d	y	u	g	f	l	a	o

phiri
lerato
humana
ratang
lokilego
tseba
heke
dinku
latela



Ngwala mantšu ao a nago le marothontho:

Ke tseba dinku tša ka.

4. Ngwana wa lehlaswa



tate



bagolwane

Lebelelela Diragatša Bolela : swerwe ke tlala / galefile



Nako ya bjale le nako yeo e fetilego

Gonabjale: lehono	Nakong yeo: maabane
Morwa o e nyaka gonabjale.	Morwa o e nyakile.
Morwa o sepela gonabjale.	Morwa o sepetše.
Tatagwe o mo fa lehono.	Tatagwe o mo file bekeng yeo e fetilego.
Gonabjale o senya tšhelete ya gagwe.	O sentše tšhelete ya gagwe.
Lehono o swerwe ke tlala.	O be a swerwe ke tlala.

Monna wa mohumi o be a na le barwa ba babedi.  

Yo mongwe a re go tatagwe:

Mphe tšhelete ya ka ka moka. 

Ke nyaka go sepela.

Ya ba tatagwe o mo fa tšhelete ya gagwe  
ka moka gomme a ya nageng ya kgole. A   

fihla moo a senya tšhelete ya gagwe a phela

bophelo bjo bobbe. Ka morago ga moo a hloka
dijo. A swarwa ke tlala kudu moo a ilego a
nyaka go ja le dikolobe.



Ke swerwe ke
tlala. Ke kgopela
o mphe dijo tša
dikolobe.

Aowa, dijo tšeo ke
tša dikolobe, ga se
tša batho.



A lla a re:



Bašomedi ba tate ba na le dijo tše ntši
mola nna ke bolawa ke tlala. Ke phošitše.
Ntshwarele, tate. Ga se ka swanela go
bitšwa morwa wa gago. Nkuke ke be yo
mongwe wa bašomedi ba gago.

Ya ba o boela go tatagwe. Tatagwe a mmona
a sa tšwela kgole. A mo kitimela a fihla a mo
gokara.

Ntshwarele tate ke
phošitše. Ke tla šoma
bjalo ka yo mongwe wa
bašomedi ba gago.




Tatagwe a mo fa diaparo tše mpsha,
 palamonwana le dijo tšeo di lokišitšwego
 gabotse. Ngwanabo a tēnega kudu ge a
 bona ditiragalo tšeo:



Ke šoma ka maatla eupša ke humana eng?
 Ga ke humane selo le gatee! Ngwanešo
 o sentše tšhelete ya gagwe ka moka
 dilong tše mpe. O humana eng?
 Palamonwana, diaparo tše mpsha le dijo!

Tatagwe a re:

Goreng o tenegile gakaaka? Ka mehla o na
 le nna. Eupša ngwaneno o be a timetše,
 bjale o humanwe. A re thabeng mmogo!



Luka 15:11-32

Go bjalo go Modimo. O thabela ge re humana
 tsela ya go boela go yena.



Fetolela mantšu ao a lego ka mašakaneng go
 bontšha gore sengwe se šetše se diregile:

A mo (fa) tšhelete. Maabane tšhelete.

Ke (swerwe ke tlala). Maabane

Ke (ya) go tate. Maabane go tate.



Mešomo: Lapa la ka

- Thala seswantšho sa lapa la gago goba leo o le ratang.
- Dira lapa la mepopi. Go nyakega dirolo tša dipampiri tša ka ntlwaneng tšeo di se nago selo, semamaretši, kherayone, wulu, dipampišana tša mebalabala, dimakasine goba dikuranta tšeo di segilwego, moo o tla sega difahlego tša ba lapa. Šomiša wulu goba dipampišana go dira meriri. Batho ba bangwe ba ka lapeng e ka ba ba batelele. Ba ree maina.




Ngwala mantšu ao a nago le marothontho:

O be a swerwe ke t l a l a.

Ngwanabo o be a t e n e g i l e.

Tatagwe a t h a b a.

5. Ke thuše mang?



tonki



moruti

Lebelelela Diragatša Bolela : a sepela / a bona / a tloga kae



Nako ya bjale le nako yeo e fetilego

Gonabjale!	Nako yeo e fetilego.
Ke thuša gonabjale.	Ke thušitše.
O sepela lehono.	O sepetše kgale.
Ba ihlatswa ka mehla.	Ba ihlatswitše.
Mahodu a hlasela lehono.	A hlasetše bekeng yeo e fetilego.

Monna yo a itšego o be a sepela go tloga toropong ye nngwe go ya go ye nngwe.

Ge a le tseleng a hlaselwa ke dikebekwa.

Tša mmetha tša mo tlogela moo tseleng.

Gwa feta moruti tseleng yeo.




A bona monna yoo eupša a se mo thuše.

Gwa buša gwa feta monna yo a šomago tempeleng.

A  bona monna yoo. Le yena a se mo thuše.



Ga se mošomo wa ka go mo thuša.


Gwa buša gwa feta moeng yo a bego a  etšwa nageng ye nngwe. A bona monna   yoo gomme a mo gaugela.

Ao! Monna wa batho! E re ke mo thuše!



A hlatswa dintho tša monna yoo gomme a mo nametša tonki ya gagwe.

A mo iša phapošing ya baeng. 

Moeti a ba le mogau kudu. A lefa mong wa  phapoši gore a mo oke.

 Jesu a botšiša:

Yoo e lego moagišane wa monna yo ke mang?

Batho  ba re:

Ke  moeng yo a mo thušitšeng.

 Jesu a re: Sepelang gomme le dire bjalo le go ba bangwe.



Luka 10:30-37



Kgetha karabo yeo e nepagetšego:

Ke mang yo a ilego a hlaselwa ke dikebekwa?

ke moruti ke monna ke moeng

Di ile tša mo tlogela kae?

ka ntlong tseleng



Ke mang yo a ilego a feta pele ga gagwe?

ke moeng ke monna yo a šomago tempeleng


O ile a thušwa ke mang?

ke moruti ke moeng



A mo iša kae?

tempeleng phapošing ya baeng




Dipotšišo: mang, eng, kae

Monna o be a eya toropong.	Ke mang yo a bego a eya toropong?
Dikebekwa tša mmetha.	Dikebekwa di ile tša dira?
Moeng a mo thuša.	Ke a ileng a mo thuša?
A mo iša phapošing ya baeng.	A mo iša?
Ya ba moagišane yo a lokilego.	Ke moagišane yo a lokileng?



Thuša moeng a humane monna yo a hlagetšwego ke kotsi gore a mo iše phapošing ya baeng:



Feleletša mantšu ao a nago le marothontho:

E ba le m o g a u go ba b a n g w e .

6. Dira tiro yeo e lokilego



tšhelete



bašomi

Lebelela Diragatša Bolela : ya mathomo / ya bobedi / ya boraro



Nako ya bjale le nako yeo e tlogo


Gonabjale!	Ke gona e tla diragala!
Ke tšea gonabjale!	Bekeng yeo e tlogo ke tla tšea.
Mošomedi o a fana.	Gosasa mošomedi o tla fana.
Ke boa kgafetšakgafetša.	Ke tla boa kgafetšakgafetša.
Lehono ba dira gabotse.	Gosasa ba tla dira gabotse.

Go na le monna wa mohumi yo a ilego a tšea leeto. A bitša bašomedi gomme a ba fa maswikana a gauta.

A fa mošomedi wa mathomo maswikana a mahlano a gauta.

A fa mošomedi wa bobedi maswikana a mabedi a gauta.

A fa mošomedi wa boraro leswikana le tee la gauta.

Mošomedi yo a bego a na le maswikana a mahlano a  gauta a šoma kudu.

A dira maswikana a mangwe a 5 ka godimo.

$$5 + 5 = \square$$

Mošomedi yo a bego a na le maswikana a 2 a dira a mabedi ka godimo.


$$2 + 2 = \square$$

Mošomedi yo a bego a na le leswikana le 1 a le tsupela mabung.

$$1 + 0 = \square$$

Mongmošomo a tla a ba botšiša:

“Le dirile eng ka gauta yeo ke le filego yona?”

Wa mathomo a re: “Morena, o mphile maswikana a 5 a  gauta, bjale nna ke dirile maswikana a mangwe a 5 ka godimo.”


“O dirile gabotse. Ke tla go putsa.”

Wa bobedi a re: “Morena, o mphile maswikana a 2 gomme ka dira a mangwe a 2 ka godimo.”

“O dirile gabotse. Ke tla go putsa.”

Wa boraro yo a bego a filwe leswikana le 1,

“Wena o dirileng ka leswikana le tee leo ke go fileng lona?”

A araba a re: “O monna wa go timana. Ke sepetše gomme ka ya ka fihla leswikana la ka la  gauta.”

“Mošomedi wa go tšwafa! Ke tla tšea leswikana leo ke le fe yo a bego a na le a 5.”
Batho bohle bao ba lekanang ka maatla, o tla ba putsa go feta. Bao ba tšwafago ba tla lahlegelwa ke bonnyane bjoo ba nang le bjona.



Feleletša:

Šoma
tlogela go tšwafa.



Mateu 25:14-28



Šomiša mantšu ao a lego ka tlase go feleletša dipotšišo:

tla	putsa	putswa	tšeela
-----	-------	--------	--------

Morena o tla dirang ka mošomedi yo a bego a na le maswikana a mabedi?

Morena o..... mo.....

Morena o tla dirang ka mošomedi yo a bego a na le leswikana le 1?

Morena o tla mo

Morena o tla dirang go motho yoo a šomilego kudu?


O..... go feta.



Amantšha dinomoro le mantšu:

•	1	tee	nne
••	2	pedi	hlano
•••	3	tharo	senyane
••••	4	nne	tshela
•••••	5	hlano	lesome
••••••	6	tshela	tharo
•••••••	7	šupa	seswai
••••••••	8	seswai	tee
•••••••••	9	senyane	šupa
••••••••••	10	lesome	pedi

7. Go bjala peu



sekorong



peu

Lebelelela Diragatša Bolela : bjala / humana



Nakong ya bjale le nakong yeo e fetilego

Gonabjale	Nakong yeo e fetilego: Kgale
Lehono mobjadi o a bjala.	Maabane mobjadi o bjetše.
Gonabjale peu e a wa.	Maabane peu e wele.
Gonabjale dinonyana di ja peu.	Maabane dinonyana di lle peu.
Ngwaga wo mongwe le wo mongwe peu e a gola.	Ngwageng wo o fetilego peu e gotše.



Mobjadi a tšwa a ya go bjala peu. Peu ye nngwe ya wela tseleng.

Dinonyana tša fihla tša ja peu.

Peu ye nngwe ya wela leswikeng. Peu ye nngwe ya thoma go gola.

Eupša ga se yaka ya humana meetse gomme ya napa ya omelela.

Peu ye nngwe ya wela ka gare ga sekoro le
meetlwa.

Go be go se na sebaka sa gore dibjalo di gole.
Peu yeo e šetšego ya wela mmung wo
mobotse.

Dibjalo tša gola, tša bonagala.

Tša ata ga 100 go feta ka moo mobjadi a di
bjetšeng.



Ya ba Jesu o re: peu ke taelo ya Modimo.

Peu yeo e wetšego tseleng ke batho bao ba
kwago lentšu la Modimo efela ba le lebale ka
pela. Peu yeo e wetšego leswikeng ke batho
bao ba amogelago taelo ya Modimo efela ba
hlolege ge dilo di sa ba sepelele gabotse.


Peu yeo e wetšego sekorong le dihlašaneng tšeo di nago le meetlwa ke batho bao ba humanago taelo ya Modimo efela ba gakanenge kudu ka dilo tša bona. Taelo ga e gole dipelong tša bona.

Peu yeo e wetšego mmung wo mobotse ke batho bao ba theeletšago taelo gomme ba dumele gore e gole dipelong tša bona, gomme e tliše peu ye ntši le go feta.




Go ile gwa diragala eng mathomong?


Bea peu ka go latelana go tloga go 1 – 4:




Mateu 13:1-9,
18-23



Peu ye nngwe ya wela sekorong le meetlweng.



Peu ye nngwe ya wela mmung wo mobotse.



Peu ye nngwe ya wela leswikeng.



Peu ye nngwe ya wela tseleng.



Poledišano: Go bjala dijarateng tša rena. Re bjala
peu efe?



Thala seswantšho ka mmala:



Mošomo: Bjala peu dikotikoting goba dikomiking.
Mošomo wo ke wa nako e telele. Ngwala mantšu a: “Lerato”,
“Go swarela”, “Mogau”.

8. Mehlare ye bose e dira dienywa tše bose



Lebelela Diragatša Bolela : mago / diterebe



Dira + se dire; E a dira + ga e diri

Dipotšišo	Dikarabo
Naa mago a a gola mehlareng yeo e nago le meetlwa?	Aowa, ga a gole.
Naa mohlare wo o sego bose o dira dienywa tše bose?	Aowa, ga o di diri.
Naa mehlare ye bose e dira dienywa tše bose?	Ee, e a di dira.
Naa monna yo bolo o bolela ditaba tše mpe?	Aowa, ga a di bolele.

Ka letšatši le lengwe Jesu a re: Mohlare wo mobose ga o diri dienywa tša go se be bose. Gomme le mohlare woo o sego bose ga o diri dienywa tše bose. Mohlare wo mongwe le wo mongwe o na le dienywa tša wona. Mago ga a gole sekorong gomme diterebe ga

di gole mehlareng yeo e nago le meetlwa.
Motho yo a lokilego o tliša toka pelong ya gagwe.
Motho yo a sa lokago o tliša bobbe pelong ya gagwe.
Molomo o bolela seo se lego
ka pelong.



 Araba dipotšišo: Ee goba Aowa

Naa mohlare wo bose o dira dienywa tše bose?

Ee, mohlare wo mobose dienywa tše bose.

Naa mohlare wo o nago le meetlwa o dira dipiere?

..... mohlare woo o nago le meetlwa dipiere.



Naa mago a mela mehlareng ya mago?

Ee, mago mehlareng ya mago.

Naa diterebe di mela mehlareng ya diapola?

Aowa, ga di mehlareng ya diapola.

 Jesu a buša a re:

Go be go na le monna yo a bego a na le mohlare
 wa mago jarateng ya gagwe. Ka letšatši le
 lengwe a lebelela mago mohlareng woo.

Go be go se na mago. A re go molemi wa
sona: “Ga sa nka ka humana mago mo
mohlareng wo. O reme!”

Efela molemi a re: “O fe ngwaga o tee fela!
Ge e le gore o tla ba o se wa mediša gabotse
ngwageng wo o tlogo re tla o rema.”



Bolela:

1. Go reng monna a be a nyaka go rema mohlare?
2. Naa o nagana gore mohlare o be o swanetše o fiwe ngwaga wo mofsa?
3. Wena o nagana gore o na le dienywa dife?



Thala dienywa o di lokele mebala:

apola:

diterebe:




Humana mago:



Feleletša mohlare ka go kopantšha dinomoro.



Lokela mmala mohlareng.



Feleletša mantšu ao a nago le marothontho:

Modimo o phela a re fa

monyetla wa go fetoga.

9. Aga ntlo ya gago godimo ga leswika



ntlo






leswika

Lebelela  Diragatša  Bolela  : e tiile / e na le maatla





Ithute tše:

 Gonabjale	 Nakong yeo e fetilego	 Gonabjale	 Nakong yeo e fetilego
aga	agile	bea	beile
butšwetša	butšweditše	etla	tlile

Mmušo wa Modimo o swana le monna yo bohlale yo a bego a agile  ntlo ya gagwe godimo ga  leswika.

A epa go iša fasefase gomme a dira motheo wo o tiilego.

Erile ge  pula e fihla ka phefo e maatla,  ntlo ya gagwe ya se we.

Efela ge motho a e kwa mantšu a ka eupša a sa phethe taelo ya ka, o swana le motho yo a agilego ntlo ya gagwe godimo ga lešabašaba. E tla re ge  pula e ena  ntlo yeo e we.



Mešomo yeo o ka kgethago go yona:

1. Bolela ka mehuta ya dintlo, mohl, dintlo tša ditente, dirantabola, mekhukhu goba dintlo tša ditena.
Ke eng seo se dirago gore ntlo e šireletšege?
2. Aga ntlo o šomiša dilo tše bjalo ka mapokisana.
Mapokisana a mae goba a dieta. O tla hloka semamaretši, sekero le dikherayone.



Opela o sege koša ye:



Monna yo bohlale o aga ntlo ya gagwe

Monna yo bohlale o aga ntlo ya gagwe leswikeng (3x)

Pula ya na

Pula ya na ka merwalela (3x)

Efela ntlo ya monna yo bohlale ya ema tsi!

Monna wa lešilo a aga ntlo ya gagwe lešabašabeng (3x)


Pula ya na.

Pula ya na ka merwalela (3x)

Ntlo ya monna wa lešilo ya wa (1x)


Ka fao, aga ntlo ya gago godimo ga Morena Jesu Kriste (3x)

Mahlogonolo a tla go tlela.




Copyright: ga e tsebje

10. Makgarebe a lesome



mabone



lebatl

Lebelelela Diragatša Bolela : ba bohlale / mašilo

Makgarebe a lesome a be a emetše monyadi.

A tšea a ona gomme a leta.

Makgarebe a mahlano ga sa nka a tla le
makhurā ao a lekanego ka maboneng a bona.





A be a se na kgopolo yeo e feleletšego.

A mahlano a tla le makhurā a mantši ka
 maboneng a ona, a be a na le makhurā ao a
lekanego.

Mathapama makgarebe a potuma gomme a
robala.

Gare ga bošego ba kwa go thwe: “Monyadi ke
yoo o etla! Etšwang le mo gahlanetše!”

Makgarebe a mahlano a tukiša mabone a ona.

  Makgarebe a mahlano a mašilo a re: “Joo,
 mabone a a tima. Re tšheleleng makhura  a lena.



Aowa, a ka se lekane lena
le rena. Eyang go barekiši
le yo ithekela a lena!

Ya ba makgarebe a mašilo a ya go ithekela
makhura .

 Monyadi a fihla. Makgarebe a mahlano a bohlale
a ya lenyalong gomme mabati a tswalelwa. 

  Makgarebe a mahlano a mašilo a fihla lebati
le šetše le tswaletšwe, a kokota a re!

“Morena, Morena re bulele!”

“Ka nnete ke re go lena: ga ke le tsebe!” gwa
realo  monyadi.



Mateu 25:1-13

“Ka gona, le dule le letile ka gobane ga le
tsebe letšatši le nako.”



Ke nako mang?



Ke nako mang?

Nako ke iri ya



Makgarebe a lesome a emetše monyadi.

Ke nako mang?

Nako ke metsotso ye go tšwa iring ya

Naa monyadi o fihlile?

Aowa, ga se fihla.



Makgarebe a lapa a robala.

Ke nako mang?

Nako ke iri ya



Monyadi o fihlile nako mang?

O fihlile ka iri ya

Naa makgarebe a mašilo a fihlile ka nako mang

lenyalong?

Aowa, ga ba fihla ka.....



Mošomo:

Dira sešupanako, le manakana ao o tla a šomišago go sepediša sešupanako. Manakana ao ke ona a tla bontšhago nako.



Ithute go bala dinomoro

Tee pedi

Betha diatla

Tharo nne

Ke rata dipalo

Hlano tshela

Mabone a mahlano

Šupa seswai

Iri ya bošupa

Senyane lesome

Monyadi o fihlile!



Ngwala mantšu ao a nago le marothontho:

Letang ka dinako tšohle.



Mantšu ao a šomišago dipounama, leleme le meno:

š	ts	mp
lešaba	tsoma	mpona
bašomi	tsorama	mphato
šita	tsoša	mphe



Malatodi

Baithuti a ba go latele ba bitše malatodi ao a latelago:

Bohloko	>	Bose
E timetše	>	E humanwe
E lokile	>	Ga se e loke
Bohlale	>	Bošilo



Mešomo ya dipalo

Ke nomoro efe yeo e sego gona?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 3 5 19

Mo dinomoro di šiana ka tše pedi go tloga go ye nngwe go ya go ye nngwe.

2 4 6 20

Mo dinomoro di na le phapano ya dinomoro tše --- magareng ga dinomoro tše di lego gona.

2 5 8 14

Mo dinomoro di na le phapano ya dinomoro tše --- magareng ga dinomoro tše di lego gona.



Puku ye e ka legatong leo le latelago la lenaneo la dipuku tša go ithuta. E ruta bokgoni bja go ithuta ka dikanegelo tšeo di bego di anegwa ke Jesu mabapi le mmušo wa Modimo. E theilwe godimo ga tiro ya go Ithuta le go Dira yeo e akaretšago bohlae bjohle bja baithuti go ithuteng. Go ruta go dirilwe gore go be bonolo ka tšhomišo ya diswantšho tšeo di kgahlišago, difolešekarata le mešomo yeo e swanago le go bala, dipalo, go thala le direto. Puku ye e akaretša tlhahlo ya morutiši, dikeletšo tša go ruta le difolešekarata.

 mabone

 badiši

 dinonyana

 phefo

 peu

 tšhelete

TEACH THE A B C OF THE BIBLE

Children's Bibles for every age group and in various languages.



My First Read and Learn Bible (ages 2-6)

Read and Learn Bible (ages 7-12)



100 Best-Loved Bible Stories (ages 3 and up)



Sepedi, Sesotho, Setswana, isiXhosa and isiZulu (ages 9-12)



The One Year Bible (ages 4-7)



Distributed by the Bible Society of South Africa
www.biblesociety.co.za

United Bible Societies is an NGO partner with UNESCO.